

Adesua 7: Abodee, Akwaduro, Ne Farao — Ao Mepa!

Nsem Titire

Onyankopon tumi kyere se ohwe ne nkurofo nyinaa so — ka me ho mpo!

Nsem a Ewo Nhyehyee Mu

Exodus 1-14

Bible Nsem

“Awurade hye bo a, odi so, na biribiara a oye, ye pe.” (Nnwom 145:13b, NA-TWI).

Adesua Nsentitire:

- Mma no beka bio senea Onyankopon de Mose dii n'akwan se oye ne nkurofo no so okyerfo na ode won fii Misraim.
- Mma no bekyere senea Onyankopon kyere ne tumi wo mmerɛ a ode yee asennennen no mu.
- Mma no bekyere senea Onyankopon hwe ne nkurofo so na ogye won nkwa.

Nneema a Ehiasɛ Wɔ Nketenkete Nkabom Mu:

- ☐ Bible bi
- ☐ Name tag
- ☐ Aduan ketewa ma ɔba biara

Dwumadi: 10 Asennennen Pictionary

- ☐ Pɛpɛɛ anaa whiteboard
- ☐ Marker anaa crayon
- ☐ Timer anaa stopwatch
- ☐ Bag anaa envelope
- ☐ Printout 1, baako wɔ group ketewa biara mu, twa ansa na moabo club no mu

Asisem Bi Ho: Sɛn na Wobɛgye Onyankopɔn So?

- ☐ Ɔbotan kɛse
- ☐ Sponge
- ☐ Bowls nsuo mu
- ☐ Cup anaa bowl a ɛda ho sɛ nsuo betumi ako mu

Nneema a Ehiasɛ Wɔ Kɛse Nkabom Mu:

- ☐ Bible bi

Nneema a Wɔhia Ama Agorɔ No

Agorɔ: Mmusu Du Ntɛm

- ☐ Nkrataa (index cards) 10 a wɔakyerɛw mmusu du no din so
- ☐ Kuto anaa adaka

Agorɔ: Kɔfa Po Kɔkɔ Ho Ntoboaseɛ

- ☐ Ntama kɔkɔ, nsamansaman kɔkɔ, anaa crepe paper a ɛda nsuo ho anim
- ☐ Akonnwa anaa nkonsonkonson de beyɛ akwan
- ☐ (Pawpaw) Pool noodles ketewa anaa ntama ketewa de beyɛ “mframa po”

Agorɔ: “Gya Me Nkorɔ Mma Me!” – Ɔtoatoa Ho

- ☐ Ahoma tenten
- ☐ Mmerɛnhyɛn de akyerɛ mfinimfini ne baabi a obi di nkonim

Nketenkete Nkabom 1

Mmerε: Minit 15

Ma wɔn name tag ne aduan ketewa. Fa nea εda so no biako yε bere a mma no redidi wɔn aduan no.

Kyε Na Tie

Schwε 1

Bisa mma no sε wɔmfɔ wɔn “nkɔsɔ” ne “mmɔho” nka (nea εye anigye ne nea εye yaw a esii wɔn nne anaa bosome a atwa mu no mu).

Schwε 2

Bisa mma no sε wɔntwa wɔn ho so na wɔka senea wɔte wɔn ho nne fa “Ete Sɛn?” chart no so.

Mpaebɔ Bom

Boa mma no ma wɔmfɔ wɔn mpaebɔ nsem mmra. Ɔkyerekyerεfo anaa ɔba bi betumi abɔ mpaebɔ ma group no nyinaa, anaa ɔkyerekyerεfo betumi abɔ wɔn abien-abien na wɔbɔ mpaebɔ ma wɔn ho.

Asemmissa a Ehyε Mfiase:

- **“Woate sε wokɔɔ ɔhaw mu a wopε mmoa anaa?”**
- **“Eɔa bi na obi aboa wo bere a na wo da nsennennen mu anaa w’da ho yaw?”**

Mmom:

- Ebia na woreyare na obi de soup anaa aduan a wopε de brεε wo.
- Ebia na woreyε yaw wɔ sukuu na adamfo bi tenaa wo ho anaa ɔmaa w’ani gyei.
- Ebia na wohuu yaw, na kyerekyerεfo anaa w’awofo bi boaa wo kɔkɔɔ mu na w’ani gyei.

“Israel mmusuakuo no na wɔretwen akyiri paa sε Onyankopɔn begye wɔn fii nkoa mu. Enne, yεbete senea Onyankopɔn kyereε ne tumi sε ɔgye ne nkurɔfo no nkwa!”

Dwumadi: “Daabi!” Agorɔ

“Enne, yerebekasa fa senea Farao kɔɔ so ka kyereε Onyankopɔn sε, ‘Daabi daabi!’ bere a Onyankopɔn ka kyereε no sε ɔmma ne nkurɔfo nkɔ. Momma yen bɔ agorɔ ketewa!

Yebɛɔ agorɔ a ɛyɛ anigye a mɛbisa nsem anika bi, na mo betumi aboa ho sɛ,
'Daabi daabi!' anaa mpo 'Hmm... ebia!'

Nsem bi bɛma woaka 'Daabi daabi!' ntɛm ara. Nsem foforo betumi ama wotwitwa
ho adwene kakra ansa.

Ma mma no nsem a ɛwɔ nkwa mu a wobɛpɛ sɛ wɔka 'Daabi daabi!'

- "Wobɛdi ketchup ne borɔdeɛ mpɔnpɔnsɔ sandwich?" (Daabi daabi!)
- "Wobɛhome kɔ nsuo mu a ɛyɛ slime?" (Daabi daabi!)
- "Wobɛma obi wo nkuto nyinaa?" (Ebia!)
- "Wobɛda abɔnten a w'anni ntoma anaa nkuto?" (Daabi daabi!)
- "Wode ɔkraman bɛyɛ wo adwuma fie?" (Daabi daabi!)
- "Wobɛdi lemon tenten nyinaa a w'anni anim?" (Daabi daabi!)
- "Wobɛsesaw wo aduan a wopɛ paa ma broccoli?" (Daabi daabi!)
- "Wobɛnan akyi ako baabiara wɔ da koro nyinaa mu?" (Daabi daabi!)
- "Wobɛkata sika yetɔ wɔ afurum so sɛ efɛ a?" (Daabi daabi!)
- "Wobɛtena da koro mu nyinaa a w'anka asem koraa?" (Daabi daabi!)
- "Woma obi foforo pɛ ntoma ma wo bosome mu nyinaa?" (Daabi daabi!)
- "Wobɛkyɛ wo aduan pa a wopɛ kɛse no ma obiara a ɛwɔ ha?" (Ebia!)

"Wɔ yɛn Bible asem mu no, Farao kɔɔ so ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, 'Daabi daabi!'
wɔ n'ahyɛde sɛ ɔmma ne nkurofo nkɔ no ho. Nanso Onyankopɔn tumi yɛ kɛse
sen Farao 'Daabi daabi!' Momma yɛnhwɛ sɛnea ɛkɔɛ!"

Kese Kuw

10-15 Simmer

Mo nkyea mma akuafoɔ no wɔ Crossroads na ka kyere wɔn sɛ w'ani gye ho sɛ wobaa ha nnawɔtwe yi.

Paw Ahorow A Wobetumi Asɔre So

“Hena Ne Yesu” Frɛ Ne Mua Mu Mmuaɛɛ

Mpaebɔ Adwene: “Onyankopɔn, Me Gyedi Wo Efise...”

(Susuw bere a Onyankopɔn dii bɔhyɛ anaa ɔboa wo ho. Eyi boa wo kɔkae sɛ wobetumi agyedi no daa.)

Anwummere Dwom: “Stories” Go Fish mu

Anwummere Mpaebɔ

Ka kyere mmofra no sɛ sɛ wosum wɔn ani na wɔde wɔn nsam ka wɔn nsa ano a, ɛbeboa wɔn ama wɔn adwene asi ho na wɔrennye nea ɛbeyɛ ama wɔn a wɔwɔ wɔn ho nsam ho adwene aguan.

Nhyehyɛɛɛ

Dɛn Na Wubeyɛ?

Bisa:

“Dɛn na wubeyɛ sɛ wokɔda wɔ ɔhaw kese mu na w'ankasa rentumi nnya no ano?”

“Edɛn na wobetumi anya anidasɔ wɔ mu sɛ obi a ne tumi ye kese bebreɛ beyɛ adwuma aboa wo?”

“Eyi ne nea ɛbaɛ maa Onyankopɔn nkurɔfoɔ wɔ Misraim. Wɔda ho sɛ nkoa—nanso Onyankopɔn wɔ nhyehyɛɛɛ sɛ ɔbegye wɔn efise ɔda ne bɔhyɛ so daa.

Nnawɔtwe a atwa mu no, yesuaa Yosef ho nsem ne sɛnea Onyankopɔn de ɔhaw ɔne dii dwuma yɛɛ ade pa. Yosef beyɛɛ ɔkese mpanyin wɔ Misraim na ɔboa maa ne abusua ne nnipa bebreɛ nkwa.

Nanso mfeɛ bebreɛ akyi, Yosef wuiɛ, na ɔhene foforo bi a ɔye Farao baa tumi mu. Onnim Yosef ho na ɔde Onyankopɔn nkurɔfoɔ, Israelfoɔ, yɛɛ nkoa. Misraim ye tumi kese—ebetumi abeyɛ ɔman a ne tumi ye kese sen aman nyinaa wɔ wiase—na Israelfoɔ no reye amane.

Na ɔbarima bi wɔ ho a ne din de Mose. Onyankopɔn soma Mose sɛ ɔnkɔka kyere Farao, Misraim hene, na ɔma Farao asem pɛpɛɛɛ fi Onyankopɔn ho: “Ma me nkurɔfoɔ nko!”

Asem no ne sɛ Farao ye ɔtekrema na ɔko so ka sɛ, “Dabi da!”

Asem No: Mmusuɔ Du No

Asempa Ne: Boa mmofra no kɔkae sɛnea Onyankopɔn kyereɛ ne tumi na ɔda ne bɔhyɛ so sɛ ɔbegye ne nkurɔfoɔ fii nkoa mu wɔ Misraim.

“Yɛbekɔ asem no mu na yɛbeyɛ akwan so nsusui a ɛbeka asem no ho.

Bere biara a Mose kɔɔ Farao nkyen no, ɔde asem pɛpɛɛɛ fi Onyankopɔn ho

maa no. Momma yemfa yen nsam kyere yen ano se Mose betumi aye—yereka de na yereka den! Fa w'nsam nsa ho te se nea w'ani akyekyere (, ) na fre mu nyinaa:

“Ma me nkurɔfoɔ nkɔ!”

Bere biara a Farao tee Mose asem no, ɔpoo se ɔnte. Momma yemfa yen nsa nsa yen ho se ɔye den! Fa w'nsam fa to w'akoma so te se nea wope se w'ankasa ye den () na ka nyinaa wo nne kese mu:

“Dabi da!”

Mmusuo biara akyi no, Onyankopɔn kyeree se ne tumi ye kese sen Farao, Misraim, anaa biribiara! Momma yemfa yen nsa so yen ho se yeye mmerew na yen tumi ye kese!

Ma w'nsam so na fa ye den te se nea wope se w'akoma ye den () na fre mu nyinaa:

“Onyankopɔn tumi ye kese!”

Bisa se wope se yefa nsusui no mu mmienu anaa mmiensa so.

Hye Asem No Ase

“Onyankopɔn huu senea ne nkurɔfoɔ ye amane wo Misraim nti ɔsoma Mose kɔɔ Farao nkyen de asem no maa no”:

 “Ma me nkurɔfoɔ nkɔ!”

Mmofra ka: “DABI DA!”

“Enti Onyankopɔn soma mmusuo a edi kan...”

Nsuo Dan Mogya Mu

“Nsuo nyinaa wo Misraim dan mogya mu! Apataa no wuie na efii fi!”

Mose ka se, “Ma me nkurɔfoɔ nkɔ!”

Nanso Farao ka se, “DABI DA!”

 “ONYANKOPɔN TUMI YE KESE!”

Apɔnkye

“Apɔnkye kataa asase nyinaa—wɔwɔ wɔn afie, wɔn mpa, wɔn nkuto, na mpo wɔn ti so!”

Mose ka se, “Ma me nkurɔfoɔ nkɔ!”

Nanso Farao ka se, “DABI DA!”

 “ONYANKOPɔN TUMI YE KESE!”

Ntini

“Ntini ketewa a wɔfre wɔn gnats fii asase mu bɔɔ nnipa nyinaa—na mpo mmoa nyinaa ho!”

Mose ka se, “Ma me nkurɔfoɔ nkɔ!”

 Nanso Farao ka se, “DABI DA!”

 “ONYANKOPɔN TUMI YE KESE!”

Afoforo

“Nkuto kese bɔɔ afie nyinaa—nkuto wo baabiara!”

 Mose ka se, “Ma me nkurɔfoɔ nkɔ!”

 Nanso Farao ka se, "DABI DA!"
 "ONYANKOPON TUMI YE KESE!"

Mmoa Wuwu

"Mmoa a wowa Misraim nyinaa wuie, nanso mmoa a eye Onyankopon dea no yee po."

 Mose ka se, "Ma me nkurɔfoɔ nko!"
Nanso Farao ka se, "DABI DA!"
"ONYANKOPON TUMI YE KESE!"

Mmogya (Boils)

"Mmogya hunu koraa kataa nnipa ne mmoa. Ei!"

 Mose ka se, "Ma me nkurɔfoɔ nko!"
Nanso Farao ka se, "DABI DA!"
"ONYANKOPON TUMI YE KESE!"

Hail ne Gya

"Esuo ketewa kese baa fam ne gya fii soro—see afifide ne dan."

 Mose ka se, "Ma me nkurɔfoɔ nko!"
Nanso Farao ka se, "DABI DA!"
"ONYANKOPON TUMI YE KESE!"

Akokɔrade (Locusts)

"Akokɔrade kataa asase nyinaa na wɔdidi afifide biara a wobetumi ahu!"

 Mose ka se, "Ma me nkurɔfoɔ nko!"
Nanso Farao ka se, "DABI DA!"
"ONYANKOPON TUMI YE KESE!"

Esum

"Esum yee den paa se wuntumi nhu biribi—nnansa!"

 Mose ka se, "Ma me nkurɔfoɔ nko!"
Nanso Farao ka se, "DABI DA!"
"ONYANKOPON TUMI YE KESE!"

Abakan Wuwu

"Abakan a wɔ abusua biara wɔ Misraim wuie—nanso Onyankopon nkurɔfoɔ yee po. Farao were how."

 Mose ka se, "Ma me nkurɔfoɔ nko!"
 Na awiei no Farao ka se, "MONKO AWAYE!"
 "ONYANKOPON TUMI YE KESE!"

"Mmusuɔ nyinaa akyi no, Farao de akyiri maa nkurɔfoɔ no kɔ wɔn ho kwan.
Onyankopon de Mose gyinaa tumi kese wɔ wiase so so. Onyankopon kyerɛ se ne tumi ye kese na ɔda ne bohye so!
Senea Onyankopon gyee ne nkurɔfoɔ no wɔ tumi kese wɔ Misraim no, daakye ɔbegye wiase nyinaa so wɔ Yesu, ɔgwan a ɔye Onyankopon dea, mu."

Bisa:

"Aɔn nti na Onyankopon soma mmusuɔ nyinaa?"

Sɛ ɔbɛkyɛ ne tumi na ɔbɛda ne bɔhyɛ so sɛ ɔbɛgyɛ ne nkurɔfoɔ.
“Sɛnea na Onyankopɔn hwɛɛ ne nkurɔfoɔ so wɔ bere yi mu?”
ɔhwɛɛ wɔn so na ɔda ne bɔhyɛ so sɛ ɔbɛgyɛ wɔn.
“Eyi kyɛɛ yɛn dɛn fa Onyankopɔn ho?”
Ne tumi yɛ kɛsɛ, ɔda ne bɔhyɛ so, na ɔhwɛ yɛn nso!

To Mpaebɔ Mu

Da Onyankopɔn ase sɛ ne tumi ne ne bɔhyɛ no yɛ kɛsɛ.
Bɔ mpae sɛ yɛbɛgyedi Onyankopɔn ahwɛyie mu.
Bisa sɛ yɛn akoma bɛtie na yɛbɛdi so.

Nkuto Kεσεε No Mmerε 2

Mmerε: Minit 20-25

Kye Asem Titire No: Onyankopɔn tumi kyere se Ohwe ne nkurofo nyinaa so — ka me ho mpo!

Dwumadi: Akwannya 1 – 10 Ahuhui no Mfonini Dwumadi (Pictionary)

Asemfua Titire: Mmofra bekyerew mfonini bi a efa 10 ahuhui a Onyankopɔn somaa kɔɔ Misraim ho, na afoforo no bebo dawuru se nea eye deen!

Nneema a Eho Hia:

- Krataa anaa kyefa kɔkɔɔ a wɔtumi pɔw so (whiteboards)
- Makyε anaa krayɔns
- Bere kɔɔntaa anaa bere ahokyere (stopwatch)
- 10 Ahuhui no (krataa prente, nsakra ansa)
- Sakate anaa asemhyεbea (envelope)

“Kεσεε yi, yεbeyε mfonini agoro bi a εβεboa yen akae 10 ahuhui a Onyankopɔn somaa kɔɔ Misraim senea εbekyere Ne tumi na obεgye Ne nkurofo.”

Mma no mu baakoara beba anim na obeyi krataa bi afiri sakate no mu.

Ma no bere 1 (minit) se onkɔye mfonini a ɔayi no. Nsem biara nni ho — mfonini nko ara!

Bere no atwa mu a, obεma afoforo no ahu mfonini no na wɔbebo dawuru se eye den.

Toa so kɔsi se wɔn nyinaa aye mfonini (anaa se bere no tumi ma).

10 Ahuhui No:

1. Nsuo sesa kɔɔ mogya mu
2. Apɔnkye
3. Ntutummmɔne anaa nkuto
4. Afomode
5. Mmoa wuwuie
6. Mpoano (yareε yaw a εda onipa ne mmoa so)
7. Susu kεse ne ogya
8. Aberewa
9. Sum

10. Abakan wuwuie

Bisa:

- “Aden nti na wope se Onyankopon gye Ne nkurofo firi Misraim?”
 - “Eden na wope se Onyankopon ye a ekyere se Owɔ tumi sen obiara anaa biribiara?”
 - “Wubetumi aka bere bi a obi de bohye maa wo na omee mu? Na eyee wo sen?”
-

Dwumadi: Akwannya 2 – Ahuhui no – Asem ne Nteesoɔ

Bɔ ho dawuru wɔ **Yegyinaee 1-14** mu kɔkɔ.

San ka ahuhui no bio, de nne a wode yee Kɛsee No ho wɔ nkuto kɛsee mu.

Fa nsenkyerenne a eyee mmerɛma de kyere nsem titire no (Onyankopon de Mose kɔka se, “Ma me nkurofo nkɔ!” = kɔ nsam na bue won mu, Farao = wosisi ti “Daabi da!”).

1. Ahuhui 1 – Nsuo kɔɔ Mogya mu

Nne: Mmofra bɔ nsam te se nsuo a etetu mmirika.

2. Ahuhui 2 – Apɔnkye

Nne: Mmofra ka “Ribbit, ribbit!” bom.

3. Ahuhui 3 – Ntutumɔne

Nne: Mmofra su te se aborɔma ketewa.

4. Ahuhui 4 – Afomode

Nne: Mmofra fa nsam pɛpɛpɛ wɔ ɔsoro na wɔsu kɛse.

5. Ahuhui 5 – Mmoa Wuwuie

Nne: Mmofra bɔ nan te se mmoa a wɔretu mmirika.

6. Ahuhui 6 – Mpoano (Boils)

Nne: Mmofra ka, “Yeee! Yeee!”

7. Ahuhui 7 – Susu

Nne: Mmofra bɔ nsam brɛoo na afei wɔbɔ kɛse senea osu kɛse reba.

8. Ahuhui 8 – Aberewa (Locusts)

Nne: Mmofra ye “chomp, chomp” tebea.

9. Ahuhui 9 – Sum

Nne: Mmofra ye komm kyere sum mu gyinapɛn.

10. Ahuhui 10 – Abakan Wuwuie

Nne: Mmofra ka brɛoo, “Onyankopon gye!”

Nkyerekyeremu – Wope Se Wutua Onyankopon Mu Den?

Nneema a Eho Hia:

- Obo kese
- Sɔnsɔnsɔn (sponge)
- Abɔw nsuo
- Kɔpɔ kɔkɔ anaa abɔw a eda ho ma nsuo no

Akonnɔ:

Fa obo no so ka se: “Obo yi ye duru. Se nsuo biara megu so a, enso mu hwee.”
Gu nsuo gu obo no so na mma mmofra no hu se ete kɔ fam.
Kyerɛ se: “Eyi ye Farao tebea wɔ Bible mu. Se Mose kɔka kyere no nea
Onyankopon ka a, Farao antie. Owɔ koma a eye duru se obo. Ompeneɛ se obeye
nea Onyankopon ka.”

Fa sɔnsɔnsɔn no so ka se: “Hwe sɔnsɔnsɔn yi. Eye mmere. Hwe nea ebeye se megu
nsuo so.”

Gu nsuo gu sɔnsɔnsɔn no so, anaa ka gu abɔw mu na mma mmofra no hu se
eresosɔ nsuo no mu.

Ka se: “Eyi ne koma tebea a Onyankopon pe — mmere na eye denam se ebete Ne
nsem ase, tie, na di.

Farao yee ne koma se obo na ompeneɛ se obetie Onyankopon. Nanso yen de,
yense koma se sɔnsɔnsɔn — mmere, a epe se ete Onyankopon nokwasem mu
na di — na enye se obo a ompe se osesa.”

Bisa:

- “Koma ben na wope se eye Onyankopon ani so?”
- “Eden na yebetumi aye de ama yen koma abeye mmere kyere Onyankopon?”
- “Eda bi wɔ ho a yeye se Farao na yente?”
- “Onyankopon ma yen kwan bebree se yebetie na yedi no akyi. Momma yenyɛ
se sɔnsɔnsɔn — a eye mmere se yebetie, asua, na adi — na enye se obo a ompe
se osesa.”

Bisa:

- “Aden nti na Farao kɔso kae se, ‘Daabi da!’ bere a Mose besre maa Onyankopon
nkurɔfo?”
- “Den na ahuhui no kyere yen fa Onyankopon tumi ho?”
- “Senea ben na Onyankopon gyee Ne nkurɔfo?”

Kɔ Mfinimfina Mu

- “Aden nti na koma Farao yee dyaredom saa?”
 - “Sen na ahuhui no kyere se Onyankopon ne Nyame titire ptee no?”
 - “Aden nti na Onyankopon somaa ahuhui no mmom na gyee Israelfo ntem?”
 - “Senea ben na yehu Onyankopon tumi ne ne boaseto wo asem yi mu?”
 - “Nneema ben na yewo a yede begyina Onyankopon so wo yen nkwa nne?”
 - “Asem yi kyere yen senea Yesu gyee yen firi bone mu den?”
-

Wɔtwa Mu Bom

Mmerɛ: Minit 5-10

Mmarima ne Mmaa Nsen:

- “Sɛnea bɛn na yebetumi akaɛ sɛ Onyankopɔn da so yɛ ade nyinaa so hene, sɛnea ɛtɛ a, sɛnea nneɛma tɛ a ɛyɛ den no?”

Nnipa Nyinaa:

- “Adɛn nti na wopɛ sɛ Farao kɔso kae sɛ, ‘Daabi da!’ sɛnea ahuhui no nyinaa baa mu?”
- “Edɛn na wopɛ sɛ Israelfo no yɛɛ bere a wɔrehwɛ Onyankopɔn tumi no?”
- “Aɛm yi kyere yɛn dɛn fa Onyankopɔn tumi ne ne nokwaredi ho?”
- “Sɛnea Onyankopɔn gyee Israelfo firi nkoasom mu no, ɔsomaɛ Yesu sɛ ɔbɛgye yɛn firi bɔne mu. Yebetumi agyina Ne so sɛnea ɛbɛyɛ a, biribiara a ɛba no, ɔyɛ nokware daa!”

Mmuɛ ne Nsusuwso

Toa Mpaɛ Mu To Mu

Fa mmofra no kɔ mpaɛ mu, da Onyankopɔn ase sɛ ɔde yɛn bɔne kyɛ, na bisa mmoa sɛ yɛn nso yɛbɛkyɛ afoforo.

- Prente Kae Nɛm no.
- Sua kae nɛm a ɛwɔ adesua yi mu (**Nnwom 145:13b**). Hwɛ Memory Verse Game Ideas.
- Bɔ mpaɛ ne asuafo no na tua wɔn kwan.

Agoro

Minit 25

Agoro: “Pharaoh Se”

Asesem: Boa mma mma no ate se ese se yedi Onyankopon akwankyerε, na εma wonkaε asem no.

Nneεma a Wchia:

- ☐ Hwee

Senea Wbeye:

- Okyerekyerεfoε beyε “Pharaoh” na onno na ode mmara bεma.
- Se oka se “Pharaoh se...” ansa na ode dwumadi beka ho a, mma no beyε no.
- Se ode dwumadi bo ho a na onka “Pharaoh se” a, mma no nnsee.
- Fa dwumadi a εfa asem no ho bo mu (se: “Nantew te se Israelfoε a wonam Egypt mu,” “Twe te se aponkye,” “So wo nsam te se Mose a oreyekye Po Kεkε”).
- Se woka “Gya me nkurofoε!” a, mma no beka, “Daabi daabi!” te se Pharaoh.
- Se oboako ye biribi wonyεεε no yiye a, otena abonten ma otwa mmirika no ho.

Nseka: Senεa Pharaoh ampe se obetie no, saa ara na yennya ho ahohia se yede yen ho be to Onyankopon so.

Se yedi Onyankopon akwankyerε a, yenya ne nhyira te se Mose ne Israelfoε no.

Agoro: Mmusu Du Ntem

Asesem: Ma mma no kaε senεa nsem a εwo Exodus no sii.

Nneεma a Wchia:

- ☐ Nkrataa (index cards) 10 a wakyereεw mmusu no din so
- ☐ Kuto anaa adaka

Senea Wbeye:

- Kyekye mma no ako abonten akuo abien.
- Fa nkrataa no gu baabi ptee.
- Baako fi akuo bi mu beko abonten so, ode krataa ba. Se wagyegye nkrataa nyinaa a, akuo no beyε adwuma se wode mmusu no beyε okwan pa mu.
- Akwan a edi kan a wbehye mmusu du no mu yiye no di nkonim.

Nseka: Onyankopon de mmusu du no kyereε ne tumi. Senεa Pharaoh ampe se obetie no, Onyankopon apedeε no antumi nye da.

Agoro: Po Kεkε Ho Ntoboaseε

Asesem: Boa mma no ma wchunu senεa εbeyεε se Israelfoε nam Po Kεkε mu.

Nneεma a Wchia:

- ☐ Ntama kεkε, nsamansaman kεkε, anaa crepe paper a εda nsuo ho anim

- ☐ Akonnwa anaa nkonsonkonson de ye akwan
- ☐ (Pawpaw) Pool noodles ketewa anaa ntama ketewa de ye “mframa po”

Senea Wɔbeye:

- Kyekye mma no ako abɔnten akuo abien.
- Hye ntama kɔkɔ wɔ akwan abien ho se “po no.”
- Mma no befa akwan no mu, nanso won nsa nntumi nka “mframa po” no (akyerɛkyerɛfoɔ beɔ ntama no anaa wɔbeka won).
- Se obi ka ho a, ɔsan kɔ fi aseɛ.
- Se akuo no nyinaa atwam a, wɔbeka, “Onyankopɔn gyee ne nkurɔfoɔ!”

Nseka: Onyankopɔn yee anwanwasem se ɔkyekyee Po Kɔkɔ. Senea Israelfoɔ gyidii ne so se ɔde won befa akwan no mu, saa ara na yen nso yebetumi agyidie wɔ ne nkwa mu.

Agoro: “Gya Me Nkorɔ!” – Ɔtoatoa Ho

Asesem: Kyere senea Mose (a ɔkyere Onyankopɔn apedeɛ) ne Pharaoh (a ɔpe se ɔhye ase) dii akyinnyeɛ.

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Ahoma tenten
- ☐ Mmerɛnhyɛn de kyere mfinimfini ne baabi a obi di nkonim

Senea Wɔbeye:

- Kyekye mma no ako akuo abien: “Pharaoh Asraafoɔ” ne “Mose ne Israelfoɔ.”
- Akwan abien no beye Ɔtoatoa ho.
- Se ɔsan hye agoro no ase a, ɔkyerɛkyerɛfoɔ beka, “Gya me nkurɔfoɔ!” na mma no beka, “Daabi daabi!”
- Akyiriakyi, “Mose ne Israelfoɔ” akuo no beɔdi nkonim se Onyankopɔn tumi so na ne pedeɛ dii nkonim.


Nseka: Senea Pharaoh gyinaa ano no, Onyankopɔn tumi keseɛ. Ne pedeɛ beba mu daa, ɔkwan biara so.

Prentwe 7.1


Nsuo beye mogya



Apɔnkyerenne




Nnompe



Afoko



Mmoa rewu



Nsamuduo



Asutete



Akrakɔsem



Sum



Ɔbabarima a ɔdi
kan no wu

